

Porez

Visina poreskog opterećenja u Švicarskoj zavisi od mjesta stanovanja. Najbitniji porezi za privatna lica su: porez na primanja, porez na imovinu i porez na dodatu vrijednost (PDV).

Poreski sistem

U Švicarskoj se porez plaća Savezu, kantonima, opštinama i crkvi. Razlikujemo direktne i indirektne poreze. Najznačajniji direktni porezi su porezi na prihode i imovinu. Ove poreze poreski obveznici uplaćaju sami direktno. U indirektne poreze ubrajamo porez na dodatu vrednost (PDV), porez na duvan ili mineralno ulje. Ovi porezi su sastavni dio cijene proizvoda. Kantoni i opštine su odgovorni za mnoge poreze. Zbog toga postoje velike razlike u visini direktnih poreza koje su zavisne od mjesta stanovanja. Bračni parovi se oporezuju zajedno.

Porez koji se direktno odbija od plate

Osobama, koje su se tek doselile, porez na prihode se odbija direktno od plate (Quellensteuer). Kod zaposlenih prijavu za porez vrši poslodavac.

- Iznos poreza zavisi od prihoda, od bračnog stanja (neoženjen/neudata, sam/-a, u braku ili rezveden/-a) i od broja djece. Izmjene stanja po ovim pitanjima se moraju odmah prijaviti.
- Od direktnog poreza (Quellensteuer) se mogu odbiti slijedeći izdaci, kao što su npr. privatna štednja za starost (3. Säule), kamate na dugovanja, veliki medicinski troškovi, itd.
- Osobe koje posjeduju imovinu moraju je prijaviti i platiti porez na istu.
- Osobe koje imaju godišnje prihode veće od 120'000 franaka plaćaju jednom godišnje porez (redovno oporezivanje)
- Osobe, čiji su bračni partneri Švicarci ili koji posjeduju stalnu dozvolu boravka C, ispunjavaju formulare i plaćaju jednom godišnje porez (redovno oporezivanje).

Kantonalna poreska služba (Kantonaless Steueramt) daje dodatne informacije o plaćanju direktnog poreza.

Nadležnost za porez po odbitku: Franziska Götti, 071 353 63 16, quellensteuer@ar.ch

Redovno oporezivanje

Osobe sa švicarskim državljanstvom ili boravišnom dozvolom C plaćaju redovan porez (redovno oporezivanje). Njima se ne odbija porez direktno od plate. Oni moraju ispuniti formulare i tako prijaviti porez (Steuererklärung). Ovaj porez se plaća po prijemu računa. Popunjavanje prijave za porez je i za Švicarce kompleksan postupak. Zbog toga se savjetuje da se potraži pomoć kada se prvi put popunjava prijava za porez. Kantonalna porezna uprava je nadležna za redovno oporezivanje.

U Appenzell Ausserrhoden, uprkos obavezi plaćanja poreza po odbitku sa B dozvolom, imate mogućnost naknadnog podnošenja zahteva za redovno oporezivanje. Paušalni porez po odbitku će i dalje biti direktno oduzet od vaše plate. Nakon podnošenja zahteva, možete prijaviti odbitke koji nisu automatski uključeni u paušalni porez po odbitku. Jednom kada se odlučite za redovno oporezivanje, morate svake godine podnositi poresku prijavu.

- Uplate u 3. stub
- Kamate na dug
- Visoki medicinski troškovi
- Stvarni profesionalni troškovi
- Troškovi trećeg oporezivanja (čuvanje dece)
- Troškovi daljeg obrazovanja koje ste sami platili
- itd.

Rok za podnošenje: Zahtev mora biti podnet do 31. marta naredne godine (datum elektronskog podnošenja). Rok se ne može produžiti.

Više informacija (linkovi, adrese, brošure, informacioni listovi)

www.hallo-ar.ch/hr/novac-i-porez/porez